



Agri SA's guidelines for safe workplaces during COVID-19 (S etswana)



Itshereletse le go sireletsa ba bangwe mo bolwetseng :

Fa o gotlholala le go ethimola
kwala molomo le nko ka
sekgoro kgotsa pampirir ya
go mina



**Fa o feditse o e latlhe fa gare ga
tanka ya matlakala kgotsa e tsamaisa
ka metsi a ntlwana boithusetso**

Matsogo a le phêpa o ka a tlhapa ka
sesepa le mesti fa o fetsa go gotlholala
kgotsa go ethimola



X O seke wa atomela batho thata fa
o gotlholala kgotsa o utlwa o kare
mafatlha a gago a tlalelane



**O seke wa kgwela segotlholo fatshe mo
pepeneng**



Fa o ikutlwa o nale mogotlhwane kgotsa o utlwa go
le boima go hema, bona thuso ya **dingaka** ka
bonako mme o bolele **dingaka** ka maeto a o a
tseileng pele o ya kwa ngakeng



Itshereletse le go sireletsa ba bangwe mo bolwetseng

TLHAPA DIATLA FA O FETSA:

- Go gotlholala kgotsa go ethimola
- Ha o hlokomela batho ba kulang
- Pele ga le fa o fetsa go dira dijo
- Pele ga o ka ja
- Morago ga go dirisa ntlwana boithuso
- Fa matsogo a gago a se phêpa
- Fa o fetsa go tshwara diphologolo



**Tlhapa diatla fa matsogo a
gago a le leswe mme a
bonala**



Tlhapa matsogo a gago ka dinako tsothe
ka sesepa le metsi ka dinako tsothe